



2016-2020

Plan de lenguas para la UAB

Pla de llengües de la UAB

UAB Plan for Languages

Programa de linguas da UAB

Plan de lenguas de la UAB

UABko hizkuntza-plana

Plan d'action pour les langues



1. Tòca deth Plan de lengües

Disporar d'un marc estrategic entara politica lingüistica dera UAB entath periòde 2016-2020.

2. Encastre d'aplicacion

Er encastre d'aplicacion ei era Universitat Autonòma de Barcelona. Ath delà d'aquerò, era Universitat arrecomane que s'aplique subsidiàriaments béri critèris deth Plan as entitats qu'era UAB n'a ua participacion majoritària e qu'aqueth plan servisque d'orientacion entàs entitats qu'era UAB arreconeish.

3. Durada

Eth Plan se propòse entà ua durada de cinc ans, de gèr de 2016 a deseme de 2020.

4. Tipologia deth Plan

Eth Plan de lengües se compren coma un marc generau, ua huelha de rota, e cada encastre a d'establir es mecanismes entà concretar-lo en plans específics, cossent damb era sua especificitat.

5. Responsable de hèr-ne eth seguiment

Era Comission de Politica Lingüistica, delegada deth Conselh de Govèrn, hè eth seguiment deth Plan de lengües.

Eth Servici de Lengües ei er organisme encargat de dar eth supòrt tecnic ath Plan.

Er interlocutor de Politica Lingüistica de cada centre ei era persona de referéncia entà canalizar es dobles o es ahèrs de matèria lingüistica deth centre.



6. Recorsi de besonh

Eth Plan de lengües conten ua prevision budgetària annau des accions que cau desenvolopar. Aqueres accions se priorizen cada an de sòrta que, se non i a disponibilitat budgetària entà amiar-les totes a tèrme, se pogue amiar a tèrme es mès importantes.

7. Estructura e continguts

Eth Plan s'articule a compdar des elements següents.

7.1. Marc generau

Eth Plan de lengües dera UAB partís deth marc generau que se descriu en seguida.

Eth catalan ei era lengua pròpria, e oficiau (amassa damb eth castelhan), de Catalonha e de toti es nivèus educatius en Catalonha, e en conseqüéncia ei era lengua pròpria dera UAB. Era condicion de lengua pròpria hè dera lengua catalana un element clau entà arténher es tòques d'excelléncia e de captacion e fidelizacion de talent dera Universitat, pr'amor qu'es competéncies lingüistiques son fonamentaus entath desvolopament personau e professionau. D'un aute costat, era UAB, coma universitat catalana, ei responsabla d'assegurar er usatge dera lengua e era divulgacion e eth melhorament dera produccion scientifica en catalan.

Eth castelhan ei era auta lengua oficiau dera UAB, qu'ath delà, ei un centre de referéncia en filologia castelhana. Amassa damb er anglés, ei ua lengua imprescindibla entà captar e fidelizar talent e entà arténher es tòques d'internacionalizacion e d'excelléncia dera Universitat.

Er anglés ei vengut era lengua franca dera comunautat academica internacionau e cada còp s'utilize mès coma lengua de trabalh efectiu ena activitat dera universitat e des sòns entorns profesionaus, e ei, per aguesta arrason, un actiu clau entath desvolopament academic des nòsti estudiants. Atau donques, se considère de besonh formalizar er estatut der anglés coma lengua franca.



7.2. Mission, vision e valors

7.2.1. Mission

Eth Plan de lengües ei er estrument qu'establís es tòques e es accions de besonh en matèria de politica lingüistica entà desenvolopar era mission dera UAB.

Se ben ei indiscutible eth ròtle der anglés coma lengua franca dera comunautat academica internacionau ena estrategia d'internacionalizacion dera Universitat, eth francés i a tanplan un ròtle important per arrasons geoestrategiques, per proximitat e per tradicion. Ath delà d'aquerò, eth francés, er alemanh e er italian, entre ues autes lengües, son estrategiques coma lengües de referéncia en determinadi camps de coneishençá e en determinadi environaments professionaus. D'un aute costat, en determinades professions ei importanta era competéncia multilíngüa.

Actuauments, ena comunicacion e ena promocion dera Universitat tanben son importantes es lengües dera Àsia der èst (principaument eth chinés, eth japonés e eth corean) coma conseqüéncia der enjòc estrategic qu'a hèt era UAB per aqueth airau geografic.

Fin finau, un atot màger dera Universitat ei eth sòn capitau lingüistic: eth concepte d'universitat ei, dempús deth sòn començament, estacat ath multilingüisme coma factor d'enriquiment e d'aproximacion entre es personnes que genèren e consumissen coneishençá. Es lengües e es cultures que i conviuen enriquissen era comunautat universitària e, d'un aute costat, er ensemble des estudis, centres, instituts, grops de recèrca e servicis restacadi damb es lengües son hònt de recèrca, de transferéncia de coneishençá e d'innovacion en aqueth encastre.

7.2. Mission, vision e valors

7.2.1. Mission

Eth Plan de lengües ei er estrument qu'establís es tòques e es accions de besonh en matèria de politica lingüistica entà desenvolopar era mission dera UAB.



7.2. Vision


Eth Plan de lengües deu facilitar qu'era UAB vengue:

- Modèl de qualitat lingüistica e de comunicacion eficaça ena docéncia, ena recèrca e enes comunicacions institucionaus.
- Motor dera recèrca, dera transferéncia de coneishençà e dera innovacion en matèria de lengües.
- Referéncia locau e internacionau en bastiment e ena aplicacion d'un modèl de governança deth multilingüisme ena Universitat.
- Cas arreconeishut d'engatjament damb era sostenibilitat lingüistica.

7.2.3. Valors

Eth Plan de lengües sosten es valors següentes:

- Eth foment dera lengua catalana, coma lengua pròpria e oficial, ena docéncia, ena recèrca e era transferéncia de coneishençà.
- Era arreconeishençà deth castelhan coma lengua importanta entara internacionalizacion dera UAB.
- Era promocion der anglés, coma lengua franca dera comunautat academica internacionau, ena docéncia, era recèrca, era documentacion administrativa e es comunicacions institucionaus.
- Era arreconeishençà deth multilingüisme dera Universitat e deth multilingüisme e dera competéncia interculturau dera comunitat universitària coma actius estrategics entara internacionalizacion dera UAB.
- Era transparéncia e era efectivitat des drets e des déuers lingüistics que se deriven der estatut des lengües: deth catalan coma lengua pròpria, deth catalan e deth castelhan coma lengües oficiaus, der anglés coma lengua franca dera comunautat academica internacionau, e tanben d'autres lengües en contèxtes específics.



7.3. Tòques estrategics

Es tòques estrategiques deth Plan de lengües dera UAB son alinhades damb es tòques estrategiques qu'era Universitat establís, principaument damb es següentes: assolidar era docéncia de qualitat, esténer er impacte locau e internacionau dera quita docéncia e potenciar era qualitat dera recèrca.

Tanben se tien en compde es tòques de melhorament des competéncias lingüistiques qu'era Generalitat de Catalonha a establit entath finançament variable per tòques des universitats publiques catalanes.

Es tòques estrategiques deth Plan de lengües son es següentes:

- Incrementar era competéncia lingüistica des estudiants.
- Melhorar era capacitat d'interaccion interculturau dera comunautat universitària.
- Contribuir a hèr aumentar eth nombre d'estudiants locaus e internacionaus, en tot agranir era disponibilitat lingüistica dera Universitat per arrepòrt ara sua comunautat.
- Contribuir a hèr aumentar eth volum de recèrca publicada en anglés, catalan e castelhan e es autes lengües que poguen èster considerables en determinadi encastres.
- Contribuir a incrementar er impacte des accions dera Universitat per mejan der assegurament dera qualitat lingüistica des documents que se hè difusion.

7.4. Èishi d'accion

Eth Plan de lengües s'estructure en tres èishi d'accion:

- Èish institucionau e de gestion.
- Èish dera docéncia e dera recèrca.
- Èish dera mobilitat e dera acuelhuda.



7.5. Accions

Es contenguts des accions se concrèten a compdar des tòques estrategiques (veir era seccion 7.3). Aqueres accions an d'ester realizables en termini de vigéncia deth Plan e pòden èster de quate sòrtes diferentes:

- De supòrt,
- D'implementacion,
- De diagnostic,
- De regulacion.

Cada an se fixe un plan d'accions annaus entà tier en compde tant es besonhs de cada moment coma es disponibilitats budgetàries.

Entara estapa que comence damb eth nau Plan de lengües s'avalore coma mès que mès efectives es mesures de supòrt, e se considère qu'es de diagnostic e es de regulacion, damb caractèr generau, actuauments son mens de besonh que quauqui ans enrè, quitament s'en determinadi casi si qu'ac pòden èster.